

| | | | | | (%) | () | |
|------------------|--|------------------------|-----|--|------------|-----|------------|
| 03 | | | | | | | |
| ABC112100000 | | 10km 0.7M3+ 15 | M3 | | 144.433 | 0.0 | 144.433 |
| ABD102140000 | | | M3 | | 144.433 | 0.0 | 144.433 |
| ACA300100020 | | , 0.2m3+ (| M3 | | 42.185 | 0.0 | 42.185 |
| | | 가) | | | | | |
| 04 | | | | | | | |
| 3010161920164300 | | , (S TON | | | 6.535 | 3.0 | 6.731 |
| | | D350/400), HD-16, | | | | | |
| 3011150520143510 | | , , | M3 | | 12.656 | 2.0 | 12.909 |
| | | 25-18-12 | | | | | |
| 3011150520143514 | | , , | M3 | | 74.040 | 1.0 | 74.780 |
| | | 25-21-15 | | | | | |
| ADA401802000 | | , 0 7m | M2 | | 100.430 | 0.0 | 100.430 |
| ADB000130000 | | 가 () | TON | | 6.535 | 0.0 | 6.535 |
| ADF102700200 | | / (28m =8 12, 1 =50m3 | M3 | | 12.656 | 0.0 | 12.656 |
| | |) , | | | | | |
| ADF202400300 | | / (32m =15, 1 =50 100m | M3 | | 74.040 | 0.0 | 74.040 |
| | |) 3 , | | | | | |
| AOD312000050 | | - , , 0.05mm, | M2 | | 210.933 | 0.0 | 210.933 |
| | | 2 | | | | | |
| 07 | | | | | | | |
| 1111170120142524 | | () | M3 | | 6.8647 | 0.0 | 6.8647 |
| 3011160120142681 | | () | kg | | 3,182.7442 | 0.0 | 3,182.7442 |
| AMB000010010 | | - () 1:3, , | M3 | | 6.2406 | 0.0 | 6.2406 |
| | | | | | | | |
| AMB140023000 | | (/ ,) , 30mm | M2 | | 36.110 | 0.0 | 36.110 |

| | | | | | (%) | () | |
|--------------|-------|---------------------|----|---------|-----|---------|--|
| AMB310023000 | (,) | , 30mm, 30 | M2 | 140.969 | 0.0 | 140.969 | |
| | | mm | | | | | |
| AMB310063000 | (,) | , 30mm, 30 | M2 | 30.470 | 0.0 | 30.470 | |
| | | mm | | | | | |
| AMB310093000 | | , 100*100mm, 30mm | M2 | 11.637 | 0.0 | 11.637 | |
| AMB352012004 | -D | 500*500*1810 | EA | 6.000 | 0.0 | 6.000 | |
| AMB352012005 | -B | 500*500*2060 | EA | 2.000 | 0.0 | 2.000 | |
| AMB352012006 | -A | 500*500*2310 | EA | 4.000 | 0.0 | 4.000 | |
| AMB352012007 | -2 | 500*500*1360 | EA | 4.000 | 0.0 | 4.000 | |
| AMB352012008 | -1 | 500*500*1360 | EA | 6.000 | 0.0 | 6.000 | |
| AMB352012012 | -C | 500*500*2060 | EA | 2.000 | 0.0 | 2.000 | |
| AMB362012001 | | | | 1.000 | 0.0 | 1.000 | |
| AMB712236050 | (,) | 500*50mm, 30mm | M | 25.793 | 0.0 | 25.793 | |
| AMB712236100 | (,) | 200*150mm, 100 | M | 18.075 | 0.0 | 18.075 | |
| | | mm | | | | | |
| AMB741310000 | () | 300*50mm | M | 18.075 | 0.0 | 18.075 | |
| 12 | | | | | | | |
| AJC211111001 | | H=950 | M | 25.850 | 0.0 | 25.850 | |
| AJC211111002 | | H=1200 | M | 2.175 | 0.0 | 2.175 | |
| AJC211111003 | | L:2,000*H:1,200, | EA | 1.000 | 0.0 | 1.000 | |
| 20 | | | | | | | |
| AQA320215000 | | | M3 | 52.025 | 0.0 | 52.025 | |
| AQA800106401 | | | M2 | 115.158 | 0.0 | 115.158 | |
| AQA800106402 | | W:300*L:520*H:3,000 | | 5.000 | 0.0 | 5.000 | |
| 25 | | | | | | | |
| APC130104100 | () | 700*700*700, | | 2.000 | 0.0 | 2.000 | |

| | | | | | (%) | () | |
|--------------|-----|---------------|-----|---------|-----|---------|--|
| APC160200500 | | Ø150 PVC, VG1 | M | 26.280 | 0.0 | 26.280 | |
| 26 | | | | | | | |
| CDK500200100 | / | 0.3*0.3*0.03m | M2 | 36.165 | 0.0 | 36.165 | |
| 29 | | | | | | | |
| AAD150100001 | - | | TON | 124.860 | 0.0 | 124.860 | |
| AAD150100201 | - | () | TON | 25.319 | 0.0 | 25.319 | |
| AAD151050300 | . - | 15 , 30km | TON | 150.179 | 0.0 | 150.179 | |